



BU-3006/15

Ana Rašović

18.02.2015.

**CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0345413 / 006

U Podgorici, dana 11.02.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "PROPERTY INVESTMENTS" D.O.O. - PODGORICA, broj 220774 podnijetoj dana 10.02.2015 u 09:27:02, preko

Ime i prezime: ANA RAŠOVIĆ

donosi

### **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "PROPERTY INVESTMENTS" D.O.O. - PODGORICA - registarski broj 5 - 0345413, PIB 02640813 , i to:

**Statut:**

Briše se: Statut od 11.12.2007

Registruje se - upisuje se: Statut od 03.02.2015

**Adresa uprave - sjedišta:**

Briše se: MITRA BAKIĆA BR. 122 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: TRG SUNCA BB BUDVA BUDVA

**Adresa za prijem službene pošte:**

Briše se: MITRA BAKIĆA BR. 122 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: TRG SUNCA BB BUDVA BUDVA

**Adresa glavnog mjesta poslovanja:**

Registruje se - upisuje se: TRG SUNCA BB BUDVA BUDVA

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 10.02.2015 u 09:27:02 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću PROPERTY INVESTMENTS. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.


Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III

M.P.

Načelnik

Zdravko Gutović

  
Pravna pouka:

  
Milo Paučević

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
Područna jedinica Budva  
Broj: 81-01-13819-5  
BUDVA, 12.02.2015. godine

*Ana Radović*

18.02.2015.

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

## RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "PROPERTY INVESTMENTS" D.O.O. - BUDVA

BUDVA

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB **02640813**

(Matični broj)

**817**

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 22.01.2007. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 30-01-07774-8 od 22.01.2007. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I

*Aleksandra Šćekić*  
Aleksandra Šćekić



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 220774

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANA RAŠOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - PROPERTY INVESTMENTS - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50345413 sa sljedećim prilogima:

Odluka o usaglašavanju djelatnosti

Odluka o promjeni sjedišta

Kopija pasoša

Izvod o registraciji

Punomoćje br. 2

Taksa za sud

Taksa za službeni list

Obrazac

Statut društva

**Zahtijeva izmjenu:**

Usaglašavanje sa Zakonom o Klasifikaciji djelatnosti

Sjedišta i adrese

Datum prijema dokumentacije: 10.2.2015. god.

Podgorica, dana: 10.2.2015. god.

Ana Rašović<sup>^</sup>

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0345413 / 005  
PIB: 02640813

Datum registracije: 17.01.2007.  
Datum promjene podataka: 17.01.2010.

### DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "PROPERTY INVESTMENTS" D.O.O. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /005

Izmjene obuhvaćene tekućim izvodom:

Skraćeni naziv: PROPERTY INVESTMENTS

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 15.01.2007.

Datum donošenja Statuta: 15.01.2007. Datum promjene Statuta: 11.12.2007.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: TRG SUNCA - B.D.

Adresa za prijem službene pošte: MITRA BAKIĆA BR. 122 PODGORICA

Adresa sjedišta: MITRA BAKIĆA BR. 122 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6831 Djelatnost agencija za nekretnine

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

#### OSNIVAČI:

"BLUNT INTERNACIONAL" INC - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA 1401049

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: TRIDENT CHAMBERS ,P.F.146 ROAD TOWN ,TORTOLA

**LICA U DRUŠTVU:**

**KATARINA RADIŠEVIĆ** [redacted]

[redacted]  
Uloga: Ovlašteni zastupnik - ( )

Odgovornost: POJEDINAČNO ( )

**KATARINA RADIŠEVIĆ** [redacted]

[redacted]  
Uloga: Izvršni direktor - ( )

Odgovornost: Nepoznata odgovornost ( )

Izdato: 10.02.2015 09:33

MP

Načelnik

Milo Paunović

<b>PODNOŠILAC PRIJAVE</b>	
Prijava se podnosi preko:	<input type="checkbox"/> Zastupnika <input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:	Država: [redacted]
Ime i prezime:	Opština: [redacted]
Telefon:	[redacted]
e-mail:	[redacted]

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

<b>Privredni subjekt</b>	
Matični broj:	02640813
Registarski broj:	J-034/413/1005
Puni naziv:	Društvo za razvoj projekata o nekretninama "Property Investments" d.o.o. Podgorica

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali

1.2. Puni naziv:	#
------------------	---

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:	
----------------------	--

1.4. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	
------------------------	------------------	--

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	
---	------------------------------	--

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:	Budva	2.2. Mjesto:	Budva
2.3. Ulica:	Trg sunca	2.4. Broj:	66

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE


3.1. Država:	CRNA GORA	3.3. Mjesto:	Budva
3.2. Opština:	Budva	3.5. Broj:	66
3.4. Ulica:	Trg sunca		

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA


4.1. Promjena opštine:	<input checked="" type="checkbox"/> *ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru		
4.2. Opština:	Budva	4.3. Mjesto:	Budva
4.4. Ulica:	Trg sunca	4.5. Broj:	66

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Ana Karić



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: \_\_\_\_\_

5.2. Broj rješenja: \_\_\_\_\_

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.  \_\_\_\_\_

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: +    /

8.2. Fax: +    /

8.3. E-mail: \_\_\_\_\_

8.4. Adresa internet strane:  \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*





## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje  
 Smanjenje

## Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Registruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:



Broj:

## 10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

**11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

**VRSTA PROMJENE**

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlašćenja

**12.1. Status**

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

**12.2. JMB:**

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

**12.5. Ovlašćenja u prometu**

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**12.6. Ovlašćen da djeluje**

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*


**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

**IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.**

**Potpis podnosioca:**



## **BLUNT INTERNATIONAL INC.**

**Društvo sa Britanskih Djevičanskih Ostrva osnovano 26. Aprila 2007.god. pod Reg.br. 1401049 (u daljem tekstu „Osnivač“)**

Na osnovu odredbi Statuta Društva „PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O. Podgorica (u daljem tekstu „Društvo“), Osnivač Društva je dana 26. januara 2015.godine donio

### **O D L U K U**

o usklađivanju šifri djelatnosti  
i promjeni sjedišta Društva  
“PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O.  
Podgorica

#### **Član 1.**

Društvo “PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O. PODGORICA, upisano je u CRPS u Podgorici, pod Registarskim brojem 5-0345413/005, matični broj: 02640813, na adresi Mitra Bakića 122, Podgorica.

#### **Član 2.**

Na osnovu promjena šifri djelatnosti objavljenih u „Službenom listu CG“ br. 18/2011, Osnivač Društva usklađuje šifre djelatnosti u Statutu Društva.

Nova šifra pretežne djelatnosti Društva je:

**68.31 Djelatnost agencija za nekretnine**

#### **Član 3.**

Osnivač mijenja sjedište Društva na način što će isto iz Mitra Bakića 122, Podgorica, biti

## **BLUNT INTERNATIONAL INC.**

**a British Virgin Island company incorporated on the 26th April 2007 and with registration number 1401049 (hereinafter the “Founder”)**

Pursuant to the provisions of the Articles of Association of the company „PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O. Podgorica (hereinafter the ‘Company’), on 26th January 2015 the Founder has passed the following

### **DECISION**

on adjusting business activities and changing the registered office of the Company  
“PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O.  
Podgorica

#### **Article 1**

The Company “PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O. PODGORICA, is registered into the Central Registry of Business Entities in Podgorica under Registration No.: 5-0345413/005, Identification No.: 02640813, at the address Mitra Bakica 122, Podgorica.

#### **Article 2**


Pursuant to the new business activity code announced in the “Official Gazette of Montenegro” No. 18/2011, the Founder of the Company hereby adjusts business activities in the Articles of Association of the Company.

New main business activity shall be:

**68.31 Activities related to real estate agencies**

#### **Article 3**

The Founder is hereby changing the registered office of the Company in a way that the said





premješteno u Trg sunca bb, Budva.

Company will change the address from Mitra Bakica 122, Podgorica, to Trg sunca bb, Budva.

**Član 4.**

**Article 4**

Zadužuje se Izvršni direktor Društva da navedene promjene upiše u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

The Executive Director of the Company shall be obliged to register the above said changes into the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

U Limassol, Cyprus, 26 januar 2015.g.

In Limassol, Cyprus, 26<sup>th</sup> January 2015


**Za Osnivača / For the Founder  
BLUNT INTERNATIONAL INC,  
Britanska Djevičanska Ostrva/ British Virgin Islands**

Michelle Anne Williamson Draper,  
Direktor/Director

[Redacted box]

Andreas Moustras,  
Direktor/Director

[Redacted box]



Irene Spoerry,  
Direktor/Director


[Redacted box]





Signed (or sealed) this day in my presence by  
*Michelle Anne Williams on Draper and Jeanne Mastror,  
 Irene Sporey*  
 As the Certifying Officer, I certify only the signature  
 which appears on document and assume no  
 responsibility for the content of this document.  
 In testimony whereof I have hereto set my hand and  
 official seal this *28th* day of *Jan* 20*15*.

FEES € 2.00  
*M. Papadopoulos*  
 MARIOS PAPADOPOULOS  
 Certifying Officer



This is to certify that the signature M. PAPADOPOULOS  
 appearing above is the signature of M. PAPADOPOULOS  
 a certifying officer of Limassol appointed by the  
 minister of interior of the Republic of Cyprus,  
 under the Certifying Officers Law, 165(1)2012, to certify  
 signatures and seals and that the seal opposite the  
 said signature is that of the certifying officer of  
 Limassol. The district officer certifies only the signature  
 and the seal of the Certifying Officer and assumes  
 no responsibility for the content of the document.  
 LIMASSOL - CYPRUS

Date: *28* JAN 2015

District Officer  
*ADONIS KYRIAKOU*

**APOSTILLE**  
 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**  
 This is public document

**ADONIS KYRIAKOU**

2. has been signed by .....

3. acting in the capacity of District Officer



4. bears the seal / stamp of the District Officer

Certified **28 JAN 2015**

5. at Limassol **DESPO XENOFONTOS** 6. the .....

7. by .....

8. No. **LM 7338/15**

9. Seal / Stamp  10. Signatures: 

Permanent Secretary  
 Ministry of Justice and Public Order



## BLUNT INTERNATIONAL INC.

Društvo sa Britanskih Djevičanskih Ostrva osnovano 26. Aprila 2007.god. pod Reg.br. 1401049 (u daljem tekstu „Osnivač“)

Na osnovu odredbi Statuta Društva „PROPERTY INVESTMENTS“ D.O.O. Podgorica (u daljem tekstu „Društvo“), Osnivač Društva je dana 26. januara 2015.godine donio

### **O D L U K U**

o usklađivanju šifri djelatnosti i promjeni sjedišta Društva „PROPERTY INVESTMENTS“ D.O.O. Podgorica

#### **Član 1.**

Društvo „PROPERTY INVESTMENTS“ D.O.O. PODGORICA, upisano je u CRPS u Podgorici, pod Registarskim brojem 5-0345413/005, matični broj: 02640813, na adresi

#### **Član 2.**

Na osnovu promjena šifri djelatnosti objavljenih u „Službenom listu CG“ br. 18/2011, Osnivač Društva usklađuje šifre djelatnosti u Statutu Društva.

Novi šifra pretežne djelatnosti Društva je:

**68.31 Djelatnost agencija za nekretnine**

#### **Član 3.**

Osnivač mijenja sjedište Društva na način što će isto iz Mitra Bakića 122, Podgorica, biti

## BLUNT INTERNATIONAL INC.

a British Virgin Island company incorporated on the 26th April 2007 and with registration number 1401049 (hereinafter the “Founder”)

Pursuant to the provisions of the Articles of Association of the company „PROPERTY INVESTMENTS“ D.O.O. Podgorica (hereinafter the ‘Company’), on 26th January 2015 the Founder has passed the following

### **DECISION**

on adjusting business activities and changing the registered office of the Company “PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O. Podgorica

#### **Article 1**

The Company “PROPERTY INVESTMENTS” D.O.O. PODGORICA, is registered into the Central Registry of Business Entities in Podgorica under Registration No.: 5-0345413/005,

#### **Article 2**

Pursuant to the new business activity code announced in the “Official Gazette of Montenegro” No. 18/2011, the Founder of the Company hereby adjusts business activities in the Articles of Association of the Company.

New main business activity shall be:

**68.31 Activities related to real estate agencies**

#### **Article 3**

The Founder is hereby changing the registered office of the Company in Podgorica that the said





premješteno u Trg sunca bb, Budva.

Company will change the address from Mitra Bakica 122, Podgorica, to Trg sunca bb, Budva.

**Član 4.**

**Article 4**

Zadužuje se Izvršni direktor Društva da navedene promjene upiše u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

The Executive Director of the Company shall be obliged to register the above said changes into the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

U Limassol, Cyprus, 26 januar 2015.g.


In Limassol, Cyprus, 26<sup>th</sup> January 2015

**Za Osnivača / For the Founder  
BLUNT INTERNATIONAL INC,  
Britanska Djevičanska Ostrva/ British Virgin Islands**


Michelle Anne Williamson Draper,  
Direktor/Director



Andreas Moustras,  
Direktor/Director



Irene Spoerry,  
Direktor/Director





Okrugli pečat  
Službenika za ovjere

Potpisano (ili ovjereno) na današnji dan u mom prisustvu od strane  
*Michelle Anne Williamson Draper, Andreas Moustras, Irene Spoerry.*  
Kao Službenik za ovjere, ovjeravam samo potpis na dokumentu i ne  
preuzimam odgovornost za sadržaj ovog dokumenta.  
Potvrđujući gore navedeno, ja ovaj dokument potpisujem i isti ovjeravam  
svojim službenim pečatom danas, 26. januara 2015. godine.  
TAKSA 2.00€ (potpis u rukopisu)  
Marios Papadopoulos  
Službenik za ovjere

Ovim se potvrđuje da gornji potpis M.PAPADOPOULOSA  
jeste potpis M.PAPADOPOULOSA, Službenika za ovjere u  
Limasolu, postavljenog od strane Ministra unutrašnjih poslova  
Republike Kipar, u skladu sa Zakonom o Službenicima za ovjeru,  
165(1)2012, da ovjerava potpise i pečate, te da je pečat naspram  
pomenutog potpisa pečat Službenika za ovjere u Limasolu. Načelnik  
okruga ovjerava samo potpis i pečat Službenika za ovjere i ne preuzima  
odvornost za sadržinu dokumenta.

LIMASOL-KIPAR

Datum: 28. januar 2015.god.

Načelnik okruga  
Adonis Kyriakou  
(potpis u rukopisu)

#### APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Zemlja: KIPAR
2. potpisao je ADONIS KYRIAKOU
3. u svojstvu Načelnika okruga
4. sadrži žig / pečat Načelnika okruga

Ovjereno

5. u Limasolu
6. dana 28. januara 2015.godine
7. od strane DESPO XENOPHONTOS
8. broj: LM 7338/15
9. Žig / pečat  
Žig Ministarstva pravde  
i javnog reda
10. potpis  
potpis u rukopisu  
Stalni sekretar Ministarstva pravde i javnog reda

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde  
br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom  
jeziku."

U Podgorici, 02.02.2015.

Ana Rašović



## PUNOMOĆJE

OVIM PUNOMOĆJEM izdatim 26 januara 2015.god.

**BLUNT INTERNATIONAL INC.**, Društvo osnovano u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva dana 26. Aprila 2007.god. pod Reg.br. 1401049, sa sjedištem na adresi Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva (u daljem tekstu „Društvo“), koje zastupa Direkto Michelle Anne Williamson Draper,

OVIM POSTAVLJA I OPUNOMOĆUJE

**Trinka Karadžića**

## POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY issued on 26<sup>th</sup> January 2015

**BLUNT INTERNATIONAL INC.**, a company organised under the Laws of the British Virgin Islands, incorporated on 26<sup>th</sup> April 2007 under registration number 1401049, having its Registered Office at Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (hereinafter the “Company”), represented by its Director Michelle Anne Williamson Draper,

HEREBY CONSTITUTES AND APPOINTS

**Mr Trinko Karadzic**

Da bude zakoniti Punomoćnik Društva i da predstavlja Društvo kao Osnivača **PROPERTY INVESTEMENTS D.O.O. PODGORICA** (u daljem tekstu „Društvo-kćerka“), te da preduzme i sprovede sljedeće radnje za račun Društva:


- da potpiše prečišćen tekst Statuta Društva-kćerke;
- da preduzme sve potrebne pravne i faktičke radnje povodom usklađivanja šifri djelatnosti i promjene sjedišta Društva-kćerke u Centralnom Registru Privrednih Subjekata u Podgorici, uključujući i potpisivanje Obrasca za promjenu podataka u Društvu (PS-02);
- da podigne novo Rješenje o registraciji Društva-kćerke kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici.

Svako postupanje po ovom Punomoćju predstavlja potvrdu da će Punomoćnik u svakom trenutku štiti Društvo i njegove direktore kao i njihove lične predstavnike od svih tužbi, sudskih postupaka, zahtjeva ili potraživanja koji proisteknu iz ovog Punomoćja ili zbog postupanja po istom, te nadoknaditi troškove koje bi Društvo ili neki od

to be the true and lawful Attorney of the Company and to represent the Company as the shareholder of **PROPERTY INVESTEMENTS D.O.O. PODGORICA** (hereinafter the “Subsidiary”) and to carry out and execute on behalf of the Company the following actions:

- to sign amended Articles of Association of the Subsidiary;
- to undertake all necessary legal and factual actions regarding adjusting business activities and changing registered office of the Subsidiary at the Central Registry of Business Entities in Podgorica, including signing the Form for changing the data in a company (PS-02);
- to obtain the new Registration Certificate of the Subsidiary from the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

Every exercise of the Power of Attorney shall constitute an acknowledgement that the Attorney will at all times hereafter indemnify and keep indemnified the Company and every Director thereof and the personal representatives of such Directors from and against all actions, suits, proceedings, claims or demands whatsoever arising





njegovih direktora snosili prilikom zaštite od takvih tužbi/sudskih postupaka, zahtjeva ili potraživanja.

Ovo Punomoćje ostaje na snazi **JEDNU GODINU** od dana njegovog izdavanja (ili do njegovog izričitog povlačenja od strane Društva ili otkaza od strane Punomoćnika). Istek ili otkaz ovog Punomoćja nema uticaja na validnost dokumenata potpisanih od strane Punomoćnika niti bilo kojih radnji preduzetih od strane Punomoćnika prije pomenutog isteka ili otkaza.

Prihvatanjem ovog Punomoćja, Punomoćnik se obavezuje da podnese detaljne izvještaje Društvu o svakoj radnji preduzetoj u skladu sa ovim Punomoćjem, kao i da isto obavijesti kada će radnje biti završene, te da bez odlaganja snabdije direktore Društva kopijama svih dokumenata koja proizađu iz ovog Punomoćja.

Ovo Punomoćje se izdaje bez prava prenosa gore navedenih ovlašćenja trećoj strani.

POTVRĐUJUĆI NAVEDENO ovo Punomoćje se propisno izdaje od strane **BLUNT INTERNATIONAL INC.** ovog 26 januara 2015.god.

**Za BLUNT INTERNATIONAL INC,  
Britanska Djevičanska Ostrva**

Michelle Anne Williamson Draper, Direktor

Andreas Moustras, Direktor

Irene Sperry, Direktor

Michelle Anne Williamson Draper, Director

Andreas Moustras, Director

Irene Sperry, Director

out of or by reason of the exercise of the power and costs incurred by the Company or any such Director in defending any such action, suits, proceedings, claim or demand.


This Power of Attorney shall remain in force for **ONE YEAR** from the date of its issue (or until such time as previously expressly revoked by the Company or surrendered by the Attorney), which expiration or termination shall not affect the validity of documents signed by the Attorney and any other actions made by the Attorney prior to such expiration or termination.

The Attorney, by his acceptance of this Power of Attorney, binds himself to fully report to the Company every transaction executed hereunder, to report likewise when the transactions will have been completed and to promptly furnish the directors of the Company with copies of all documents executed hereunder.

This Power of Attorney is issued without a right of substitution of abovementioned powers to third parties.

IN WITNESS WHEREOF this Power of Attorney has been duly executed by **BLUNT INTERNATIONAL INC.** this 26<sup>th</sup> January 2015.

**For BLUNT INTERNATIONAL INC,  
British Virgin Islands**






Signed (or sealed) this day in my presence by  
*Michelle Anne Williamson, Despo Andrea Moustas, Irene Sperry*  
 As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 28 day of *Jan* 2015

FEES € 2.00

*M. Papadopoulos*  
 MARIOS PAPAPOPOULOS  
 Certifying Officer



This is to certify that the signature M. PAPAPOPOULOS appearing above is the signature of M. PAPAPOPOULOS a certifying officer of Limassol appointed by the minister of interior of the Republic of Cyprus, unde. the Certifying Officers Law, 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the certifying Officer of Limassol. The district Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of the document.  
 LIMASSOL - CYPRUS

Date: 28 JAN 2015

District Officer  
*ADONIS KYRIAKOU*

APOSTILLE  
 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country CYPRUS  
 This is public document

ADONIS KYRIAKOU

2. has been signed by .....

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal / stamp of the District Officer

Certified

28 JAN 2015

5. at Limassol

DESPO XENOFONTOS

6. the .....

7. by .....

8. No LM 733115

9. Seal / Stamp

10. Signature



*[Signature]*  
 Permanent Secretary  
 Ministry of Justice and Public Order

**PUNOMOĆJE**

**POWER OF ATTORNEY**

OVIM PUNOMOĆJEM izdatim 26 januara 2015. god.

BY THIS POWER OF ATTORNEY issued on 26<sup>th</sup> January 2015

**BLUNT INTERNATIONAL INC.**, Društvo osnovano u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva dana 26. Aprila 2007.god. pod Reg.br. 1401049, sa sjedištem na adresi Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva (u daljem tekstu „Društvo“), koje zastupa Direkto Michelle Anne Williamson Draper,

**BLUNT INTERNATIONAL INC.**, a company organised under the Laws of the British Virgin Islands, incorporated on 26<sup>th</sup> April 2007 under registration number 1401049, having its Registered Office at Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (hereinafter the “Company”), represented by its Director Michelle Anne Williamson Draper,

OVIM POSTAVLJA I OPUNOMOĆUJE

HEREBY CONSTITUTES AND APPOINTS

**Trinka Karadžića**

**Mr Trinka Karadzic**

Da bude zakoniti Punomoćnik Društva i da predstavlja Društvo kao Osnivača **PROPERTY INVESTEMENTS D.O.O. PODGORICA** (u daljem tekstu „Društvo-kćerka“), te da preduzme i sprovede sljedeće radnje za račun Društva:


to be the true and lawful Attorney of the Company and to represent the Company as the shareholder of **PROPERTY INVESTEMENTS D.O.O. PODGORICA** (hereinafter the “Subsidiary” ) and to carry out and execute on behalf of the Company the following actions:

- da potpiše prečišćen tekst Statuta Društva-kćerke;
- da preduzme sve potrebne pravne i faktičke radnje povodom usklađivanja šifri djelatnosti i promjene sjedišta Društva-kćerke u Centralnom Registru Privrednih Subjekata u Podgorici, uključujući i potpisivanje Obrasca za promjenu podataka u Društvu (PS-02);
- da podigne novo Rješenje o registraciji Društva-kćerke kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici.

- to sign amended Articles of Association of the Subsidiary;
- to undertake all necessary legal and factual actions regarding adjusting business activities and changing registered office of the Subsidiary at the Central Registry of Business Entities in Podgorica, including signing the Form for changing the data in a company (PS-02);
- to obtain the new Registration Certificate of the Subsidiary from the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

Svako postupanje po ovom Punomoćju predstavlja potvrdu da će Punomoćnik u svakom trenutku štiti Društvo i njegove direktore kao i njihove lične predstavnike od svih tužbi; sudskih postupaka, zahtjeva ili potraživanja koji proisteknu iz ovog Punomoćja ili zbog postupanja po istom, te nadoknaditi troškove koje bi Društvo ili neki od

Every exercise of the Power of Attorney shall constitute an acknowledgement that the Attorney will at all times hereafter indemnify and keep indemnified the Company and every Director thereof and the personal representatives of such Directors from and against all actions, suits, proceedings, claims or demands whatsoever arising





njegovih direktora snosili prilikom zaštite od takvih tužbi, sudskih postupaka, zahtjeva ili potraživanja.


Ovo Punomoćje ostaje na snazi **JEDNU GODINU** od dana njegovog izdavanja (ili do njegovog izričitog povlačenja od strane Društva ili otkaza od strane Punomoćnika). Istek ili otkaz ovog Punomoćja nema uticaja na validnost dokumenata potpisanih od strane Punomoćnika niti bilo kojih radnji preduzetih od strane Punomoćnika prije pomenutog isteka ili otkaza.


Prihvatanjem ovog Punomoćja, Punomoćnik se obavezuje da podnese detaljne izvještaje Društvu o svakoj radnji preduzetoj u skladu sa ovim Punomoćjem, kao i da isto obavijesti kada će radnje biti završene, te da bez odlaganja snabdje direktore Društva kopijama svih dokumenata koja proizađu iz ovog Punomoćja.


Ovo Punomoćje se izdaje bez prava prenosa gore navedenih ovlaštenja trećoj strani.

POTVRĐUJUĆI NAVEDENO ovo Punomoćje se propisno izdaje od strane **BLUNT INTERNATIONAL INC.** ovog 26 januara 2015.god.


**Za BLUNT INTERNATIONAL INC,**  
**Britanska Djevičanska Ostrva**

  
.....  
Michelle Anne Williamson Draper, Direktor





  
.....  
Andreas Moustras, Direktor



  
.....  
Andreas Moustras, Direktor



  
.....  
Irene Sperry, Direktor

  
.....  
Irene Sperry, Direktor



out of or by reason of the exercise of the power and costs incurred by the Company or any such Director in defending any such action, suits, proceedings, claim or demand.

This Power of Attorney shall remain in force for **ONE YEAR** from the date of its issue (or until such time as previously expressly revoked by the Company or surrendered by the Attorney), which expiration or termination shall not affect the validity of documents signed by the Attorney and any other actions made by the Attorney prior to such expiration or termination.

The Attorney, by his acceptance of this Power of Attorney, binds himself to fully report to the Company every transaction executed hereunder, to report likewise when the transactions will have been completed and to promptly furnish the directors of the Company with copies of all documents executed hereunder.

This Power of Attorney is issued without a right of substitution of abovementioned powers to third parties.

IN WITNESS WHEREOF this Power of Attorney has been duly executed by **BLUNT INTERNATIONAL INC.** this 26<sup>th</sup> January 2015.

**For BLUNT INTERNATIONAL INC,**  
**British Virgin Islands**

  
.....  
Michelle Anne Williamson Draper, Director



**Okrugli pečat**  
**Službenika za ovjere**

Potpisano (ili ovjereno) na današnji dan u mom prisustvu od strane  
*Michelle Anne Williamson Draper, Andreas Moustras, Irene Spoerry.*  
Kao Službenik za ovjere, ovjeravam samo potpis na dokumentu i ne  
preuzimam odgovornost za sadržaj ovog dokumenta.  
Potvrđujući gore navedeno, ja ovaj dokument potpisujem i isti ovjeravam  
svojim službenim pečatom danas, 26. januara 2015. godine.  
*TAKSA 2.00€* (potpis u rukopisu)  
Marios Papadopoulos  
Službenik za ovjere

Ovim se potvrđuje da gornji potpis M.PAPADOPOULOSA  
jeste potpis M.PAPADOPOULOSA, Službenika za ovjere u  
Limasolu, postavljenog od strane Ministra unutrašnjih poslova  
Republike Kipar, u skladu sa Zakonom o Službenicima za ovjeru,  
165(1)2012, da ovjerava potpise i pečate, te da je pečat naspram  
pomenutog potpisa pečat Službenika za ovjere u Limasolu. Načelnik  
okrugla ovjerava samo potpis i pečat Službenika za ovjere i ne preuzima  
odgovornost za sadržinu dokumenta.

LIMASOL-KIPAR

Datum: 28. januar 2015.god.

Načelnik okruga  
Adonis Kyriakou  
(potpis u rukopisu)

#### APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Zemlja: KIPAR  
Ovu javnu ispravu  
2. potpisao je ADONIS KYRIAKOU  
3. u svojstvu Načelnika okruga  
4. sadrži žig / pečat Načelnika okruga

Ovjereno

5. u Limasolu 6. dana 28. januara 2015.godine  
7. od strane DESPO XENOPHONTOS  
8. broj: LM 1 7331/15  
9. Žig / pečat 10. potpis  
*Žig Ministarstva pravde* *potpis u rukopisu*  
*i javnog reda* *Stalni sekretar Ministarstva pravde i javnog reda*

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde  
br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom  
jeziku."

U Podgorici, 02.02.2015.godine

*Ana Rašović*



**AFFIDAVIT**

I, Christiana Kouppi of Limassol, Cyprus and registered as an Advocate in accordance with the provisions of the Cyprus Advocates Law Cap. 2 under registration number 4544 HEREWITH CERTIFY AND SOLEMNLY DECLARE that the document attached hereto as Annex A is an original Register of Directors as provided to me by the Directors of BLUNT INTERNATIONAL INC.

The Affiant



.....  
Christiana Kouppi  
Lawyer

Sworn and signed before me in the  
District Court of Limassol on the  
4<sup>th</sup> day of December 2014.

REGISTRAR


MARIA KORYTSA





**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country **CYPRUS.**  
This public document **M. KORYTSA**
- 2. has been signed by.....
- 3. acting in the capacity of Registrar **District Court**
- 4. bears the seal/stamp of the **District Court**
- 5. at **Limassol** **DESPO XENOPHONTOS** 6. the **05 DEC 2014**
- 7. by.....
- 8. No. **LM..... 124.02x/14**
- 9. Seal / Stamp:
- 10. Signatures:



.....  
Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

# Register of Directors

Registration No. 1401049

<b>Name of Company:</b>	<b>BLUNT INTERNATIONAL INC.</b>	<b>Country of Incorporation:</b> British Virgin Islands
-------------------------	---------------------------------	---


Name	Address	Date of Birth / Incorporation	Nationality / Place of Incorporation	Date of Appointment	Date of Resignation
Petros Livanios	115 Griva Digeni Avenue, Trident Centre, 5th Floor, PO Box 57398, Limassol CY-3315, Cyprus	23-May-1955	Cypriot	26-Apr-2007	30-Dec-2013
Andreas T Moustras	115 Griva Digeni Avenue, Trident Centre, 5th Floor, PO Box 57398, Limassol CY-3315, Cyprus	11-Dec-1963	British	26-Apr-2007	
Irene G Spoerry	115 Griva Digeni Avenue, Trident Centre, 5th Floor, PO Box 57398, Limassol CY-3315, Cyprus	24-Apr-1948	Swiss	26-Apr-2007	
Michelle Anne Williamson Draper	115 Griva Digeni Avenue, Trident Centre, 5th Floor, PO Box 57398, Limassol CY-3315, Cyprus	31-Mar-1970	British	30-Dec-2013	

The undersigned does hereby certify that this is a true, accurate and complete copy as compared with the original Register of Directors

Dated this 4<sup>th</sup> day of December 2012

Signature: , Director

Print Director's name: Michelle Anne Williamson Draper



Annex A



## IZJAVA

JA, Christiana Kouppi iz Limasola, Kipar, registrovana kao advokat u skladu sa odredbama kiparskog Zakona o advokatima, odjeljak 2, pod registarskim brojem 4544, OVIM POTVRĐUJEM I SVEČANO IZJAVLJUJEM da je dokument u prilogu označen kao **Aneks A** original Registra Direktora koji mi je dostavljen od strane direktora Društva **BLUNT INTERNATIONAL INC.**

Izjavu dao  
(potpis u rukopisu)  
Christiana Kouppi, advokat

Potpisano pod zakletvom u mom prisustvu  
u Okružnom sudu u Limasolu  
dana 04. decembra 2014.god.

(potpis u rukopisu)  
REGISTRATOR

(okrugli pečaat Okružnog  
suda u Limasolu)



**APOSTIL**

**(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)**

1. Zemlja: KIPAR

Ovu javnu ispravu

2. potpisao je M. KORYTSA

3. u svojstvu Registratora Okružnog suda

4. sadrži žig / pečat Okružnog suda

Ovjereno

5. u Limasolu

6. dana 05. decembra 2014.godine

7. od strane DESPO XENOPHONTOS



tpis

*Žig Ministarstva pravde  
i javnog reda*

*potpis u rukopisu  
Stalni sekretar Ministarstva pravde i javnog reda*

TUA  
INTER  
K  
RL  
P  
POL

## REGISTAR DIREKTORA

Registraski br. 1401049

<b>Ime Društva:</b>	<b>BLUNT INTERNATIONAL INC.</b>	<b>Zemlja osnivanja: Britanska Djevičanska Ostrva</b>
---------------------	---------------------------------	---

Ime	Adresa	Datum rođenja/ osnivanja	Državljanstvo/Mjesto osnivanja	Datum postavljenja	Datum ostavke
Petros Livanios					
Andreas T Moustras					
Irene G Spoerry					
Michelle Anne Williamson Draper					

*Niže potpisani ovim potvrđuje da je ovo vjerna, tačna i kompletna kopija upoređena sa originalnim primjerkom Registra Direktora.*

*04. decembar 2012. godine*

*Potpis: (potpis u rukopisu), Direktor*

*Štampano ime Direktora: Michelle Anne Williamson Draper*

*Kraj prevoda*

*"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."*

*U Podgorici, 2. 2012. godine*



Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br.6/02) i Ugovora o prenosu udjela od 10.12.2007. osnivač Društva za razvoj projekata o nekretninama „PROPERTY INVESTMENTS“ d.o.o. Budva (u daljem tekstu „Društvo“), BLUNT INTERNATIONAL INC, Trident Chambers, p.f. 146, Road Town, Tortola, B.V.I.  
dana 03.02.2015.g. donosi

## **S T A T U T**

### **DRUŠTVA ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA**

### **„PROPERTY INVESTMENTS“ D.O.O. BUDVA**

#### I OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

Statutom Društva uređuju se odnosi u radu i poslovanju a naročito:

- 1) naziv Društva;
- 2) sjedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi;
- 3) djelatnosti Društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala, vrsta i visina uloga svakog člana i način promjene iznosa kapitala;
- 5) dioba profita i snošenje rizika;
- 6) organe Društva, njihova prava i obaveze, razrješenje i raspodjelu ovlašćenja između organa;
- 7) zastupanje Društva;
- 8) prestanak Društva;
- 9) postupak izmjene Statuta i
- 10) druga pitanja od značaja za rad Društva.

##### Član 2.

Društvo je osnovano odlukom o osnivanju preduzeća od 15.01.2007.g.

Društvo može imati najviše 30 članova.

Osnivač Društva je:

**BLUNT INTERNATIONAL INC-a Trident Chambers, p.f. 146**  
**Road Town, Tortola, B.V.I.**

### Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i posluje u skladu sa propisima RCG, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

### Član 4.

Društvom upravljaju vlasnici, odnosno predstavnivi vlasnika, srazmjerno procentu vlasništva u osnovnom kapitalu.

## II FIRMA, SJEDIŠTE I PEČAT DUŠTVA

### Član 5.

Društvo će u pravnom prometu sa trećim licima poslovati pod firmom: Društvo za razvoj projekata o nekretninama „PROPERTY INVESTMENTS“ d.o.o., Budva.

Skraćena oznaka firme glasi: „PROPERTY INVESTMENTS“ d.o.o., Budva.

Sjedište Društva i adresa za primanje službenih pismena je u Budvi, Trg sunca bb.

O promjeni sjedišta i imena firme odlučuje osnivač Društva.

### Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži sljedeći tekst:

Društvo za razvoj projekata o nekretninama „PROPERTY INVESTMENTS“ d.o.o., Budva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sem naziva Društva ima i tekst koji bliže određuje njegovu namjenu.

### Član 7.

Društvo može imati svoj zaštitni znak, amblem, memorandum i druge oznake firme.

Način donošenja, usvajanja i zaštite oznaka firme iz prednjeg stava će urediti posebnom odlukom osnivač, odnosno vlasnik Društva.

### Član 8.

Radi ostvarivanja poslovnih zadataka i razvoja Društva mogu se osnivati organizacioni djelovi i van sjedišta Društva na obrazloženi predlog izvršnog direktora Društva.

Odluku donosi osnivač.

## Član 9.

Organizacija Društva i sistematizacija poslova sa opisom poslova će se urediti Posebnim aktom Društva.

## Član 10.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa samostalno, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, i ima sva ovlašćenja koja mu, u okviru utvrđenih djelatnosti, po Zakonu pripadaju.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

Osnivač Društva snosi rizik poslovanja Društva do visine svog uloga.

## III PREDMET POSLOVANJA

## Član 11.

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.12 Gajenje pirinča
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja



01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja  
01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada  
01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja  
01.63 Aktivnosti poslije žetve  
01.64 Dorada sjemena  
01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti  
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti  
02.20 Sječa drveća  
02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta  
02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom  
03.11 Morski ribolov  
03.12 Slatkovodni ribolov  
03.21 Morska akvakultura  
03.22 Slatkovodna akvakultura  
05.10 Vađenje kamenog uglja  
05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita  
06.10 Vađenje sirove nafte  
06.20 Vađenje prirodnog gasa  
07.10 Vađenje ruda gvožđa  
07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma  
07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala  
08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca  
08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina  
08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija  
08.92 Vađenje treseta  
08.93 Vađenje soli  
08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena  
09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa  
09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena  
10.11 Prerada i konzervisanje mesa  
10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa  
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina  
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca  
10.31 Prerada i konzervisanje krompira  
10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća  
10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća  
10.41 Proizvodnja ulja i masti  
10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti  
10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva  
10.52 Proizvodnja sladoleda  
10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda  
10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba  
10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača  
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna  
10.81 Proizvodnja šećera  
10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda  
10.83 Prerada čaja i kafe  
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani  
10.85 Proizvodnja gotovih jela  
10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane  
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda  
10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje  
10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce  
11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića  
11.02 Proizvodnja vina od grožđa  
11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina  
11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića  
11.05 Proizvodnja piva  
11.06 Proizvodnja slada  
11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode  
12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda  
13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana  
13.20 Proizvodnja tkanina  
13.30 Dovršavanje tekstila  
13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih matelijala  
13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće  
13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod  
13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža  
13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće  
13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila  
13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta  
14.11 Proizvodnja kožne odjeće  
14.12 Proizvodnja radne odjeće  
14.13 Proizvodnja ostale odjeće  
14.14 Proizvodnja rublja  
14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora  
14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna  
14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa  
14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće  
15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna  
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa  
15.20 Proizvodnja obuće  
16.10 Rezanje i obrada drveta  
16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta  
16.22 Proizvodnja parketa  
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata  
16.24 Proizvodnja drvene ambalaže

- 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
- 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
- 17.24 Proizvodnja tapeta
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.11 Štampanje novina
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
- 19.20 Proizvodnja derivata nafte
- 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
- 20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata
- 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
- 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
- 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
- 20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
- 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
- 20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje
- 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
- 20.51 Proizvodnja eksploziva
- 20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje
- 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
- 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
- 20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana
- 21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
- 21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
- 22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
- 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
- 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
- 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
- 22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
- 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- 23.11 Proizvodnja ravnog stakla
- 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
- 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
- 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
- 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode

23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda  
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča  
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline  
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta  
23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda  
23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike  
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike  
23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda  
23.51 Proizvodnja cementa  
23.52 Proizvodnja kreča i gipsa  
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo  
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo  
23.63 Proizvodnja svježeg betona  
23.64 Proizvodnja maltera  
23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima  
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa  
23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena  
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda  
23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala  
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura  
24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka  
24.31 Hladno valjanje šipki  
24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda  
24.33 Hladno oblikovanje profila  
24.34 Hladno vučenje žice  
24.41 Proizvodnja plemenitih metala  
24.42 Proizvodnja aluminijuma  
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja  
24.44 Proizvodnja bakra  
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala  
24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva  
24.51 Livenje gvožđa  
24.52 Livenje čelika  
24.53 Livenje lakih metala  
24.54 Livenje ostalih obojenih metala  
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija  
25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora  
25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje  
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera  
25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje  
25.40 Proizvodnja oružja i municije  
25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha  
25.61 Obrada i prevlačenje metala  
25.62 Mašinska obrada metala

25.71 Proizvodnja sječiva  
25.72 Proizvodnja brava i okova  
25.73 Proizvodnja alata  
25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže  
25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala  
25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga  
25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčnih mašinskih proizvoda  
25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda  
26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata  
26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča  
26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme  
26.30 Proizvodnja komunikacione opreme  
26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju  
26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata  
26.52 Proizvodnja satova  
26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme  
26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme  
26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa  
27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora  
27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom  
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora  
27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana  
27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova  
27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova  
27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje  
27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo  
27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo  
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme  
28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila  
28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja  
28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora  
28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila  
28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata  
28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika  
28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje  
28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme  
28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima  
28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva  
28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene  
28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo  
28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala  
28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alatki  
28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju

28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo  
28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana  
28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože  
28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona  
28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume  
28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene  
29.10 Proizvodnja motornih vozila  
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice  
29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila  
29.32 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila  
30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata  
30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu  
30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila  
30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme  
30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila  
30.91 Proizvodnja motocikala  
30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica  
30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme  
31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore  
31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja  
31.03 Proizvodnja madraca  
31.09 Proizvodnja ostalog namještaja  
31.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda  
32.11 Kovanje novca  
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta  
32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata  
32.30 Proizvodnja sportske opreme  
32.40 Proizvodnja igara i igračkica  
32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala  
32.91 Proizvodnja metli i četki  
32.99 Proizvodnja ostalih predmeta  
33.11 Popravka metalnih proizvoda  
33.12 Popravka mašina  
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme  
33.14 Popravka električne opreme  
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca  
33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica  
33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe  
33.19 Popravka ostale opreme  
33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme  
35.11 Proizvodnja električne energije  
35.12 Prenos električne energije  
35.13 Distribucija električne energije  
35.14 Trgovina električnom energijom

35.21 Proizvodnja gasa  
35.22 Distribucija gasovitih proizvoda gasovodom  
35.23 Trgovina gasovitim proizvodima preko gasovodne mreže  
35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija  
36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  
37.00 Uklanjanje otpadnih voda  
38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada  
38.12 Sakupljanje opasnog otpada  
38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada  
38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada  
38.31 Rastavljanje olupina  
38.32 Reciklaža sortiranog otpada  
39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom  
41.10 Razrada građevinskih projekata  
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada  
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva  
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica  
42.13 Izgradnja mostova i tunela  
42.21 Izgradnja cjevovoda  
42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova  
42.91 Izgradnja hidro objekata  
42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih  
43.11 Rušenje objekata  
43.12 Pripremna gradilišta  
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem  
43.21 Postavljanje električnih instalacija  
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje  
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu  
43.31 Malterisanje  
43.32 Ugradnja stolarije  
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga  
43.34 Bojenje i zastakljivanje  
43.39 Ostali završni radovi  
43.91 Krovni radovi  
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi  
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima  
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima  
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila  
45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila  
45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila  
45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala  
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda  
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija  
46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima



- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgija i pijaca
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

49.32 Taksi prevoz  
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju  
49.41 Drumski prevoz tereta  
49.42 Usluge preseljenja  
49.50 Cjevovodni transport  
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika  
50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta  
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima  
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima  
51.10 Vazdušni prevoz putnika  
51.21 Vazdušni prevoz tereta  
51.22 Vasijski saobraćaj  
52.10 Skladištenje  
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju  
52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju  
52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju  
52.24 Manipulacija teretom  
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju  
53.10 Poštanske aktivnosti  
53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti  
55.10 Hoteli i sličan smještaj  
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak  
55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice  
55.90 Ostali smještaj  
56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata  
56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)  
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane  
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića  
58.11 Izdavanje knjiga  
58.12 Izdavanje imenika i adresara  
58.13 Izdavanje novina  
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja  
58.19 Ostala izdavačka djelatnost  
58.21 Izdavanje kompjuterskih igara  
58.29 Izdavanje ostalih softvera  
59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa  
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa  
59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa  
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova  
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike  
60.10 Emitovanje radio-programa  
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa  
61.10 Kablovske komunikacije  
61.20 Bežične komunikacije

61.30 Satelitska telekomunikacija  
61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti  
62.01 Kompjutersko programiranje  
62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije  
62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom  
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije  
63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.  
63.12 Uslužne internet stranice (web portal)  
63.91 Djelatnost novinskih agencija  
64.19 Ostalo monetarno posredovanje  
64.20 Djelatnost holding kompanija  
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti  
64.91 Finansijski lizing  
64.92 Ostale usluge kreditiranja  
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova  
65.12 Neživotno osiguranje  
65.20 Reosiguranje  
65.30 Penzijski fondovi  
66.11 Finansijske i robne berze  
66.12 Brokerski poslovi sa hartijama od vrijednosti i berzanskom robom  
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova  
66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta  
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju  
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima  
66.30 Upravljanje fondovima  
66.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute  
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine  
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu  
69.10 Pravni poslovi  
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje  
70.10 Upravljanje privrednim subjektom  
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću  
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem  
71.11 Arhitektonska djelatnost  
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje  
71.20 Tehničko ispitivanje i analize  
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji  
72.19 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji  
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama  
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama  
73.11 Djelatnost reklamnih agencija  
73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja  
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti  
74.20 Fotografiske usluge  
74.30 Prevođenje i usluge tumača  
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti  
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila  
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona  
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport  
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova  
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu  
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme  
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo  
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)  
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport  
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport  
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara  
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava  
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje  
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje  
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa  
79.11 Djelatnost putničkih agencija  
79.12 Djelatnost tur-operatora  
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima  
90.01 Izvođačka umjetnost  
90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti  
90.03 Umjetničko stvaralaštvo  
90.04 Rad umjetničkih ustanova  
91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva  
91.02 Djelatnost muzeja  
91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika  
91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova  
92.00 Kockanje i klađenje  
93.11 Djelatnost sportskih objekata  
93.12 Djelatnost sportskih klubova  
93.13 Djelatnost fitnes klubova  
93.19 Ostale sportske djelatnosti  
93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova  
93.29 Ostale zabovne i rekreativne djelatnosti  
94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca  
94.12 Djelatnost strukovnih udruženja  
94.20 Djelatnost sindikata  
94.91 Djelatnost vjerskih organizacija  
94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja  
95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme

95.12 Popravka komunikacione opreme  
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu  
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštanske opreme  
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože  
95.24 Održavanje i popravka namještaja  
95.25 Popravka satova i nakita  
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo  
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda  
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona  
96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti  
96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela  
96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute  
97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu  
98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe  
98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe

Društvo obavlja sljedeće poslove spoljnotrgovinskog prometa i pružanjem usluga u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti kao i:

- uvoz i izvoz
- zastupanje i posredovanje
- posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu
- konsignacioni poslovi
- medjunarodna špedicija

#### Član 12.

Osnovna djelatnost Društva je: **68.31 Djelatnost agencija za nekretnine.**

Društvo može da promijeni djelatnost samo uz saglasnost osnivača odnosno vlasnika Društva.

#### Član 13.

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja i druge poslove prometa roba i usluga samo u okviru djelatnosti upisanih u CRPS-u. Društvo može bez upisa u CRPS da obavlja i druge poslove odnosno djelatnosti, u manjem obimu, koje služi djelatnosti koja je upisana u CRPS-u, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

## IV OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

### Član 14.

Osnovni kapital Društva sastoji se od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Svaki član Društva može imati samo jedan ulog i jedan udio, a jedan udio ima onoliko glasova koliko iznosi njegovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Ulozi članova Društva mogu biti u gotovom novcu, stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti.

Uloge u stvarima i pravima procjenjuje nezavisni procjenitelj koji o tome sačinjava poseban izvještaj sa zakonom propisanom sadržinom.

Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane ostalih osnivača.

Ulozi u stvarima i pravima izraženi u novčanoj vrijednosti, predaju se u cjelini na dan pristupanja Društvu.

Ako se u Društvo kao ulog unosi Društvo, uz izvještaj iz prethodnog stava ovog člana, prilaže se bilans Društva za posljednje dvije poslovne godine, kao i isprava o procjeni vrijednosti Društva od nezavisnog procjenjivača.

Ulozi u Društvu ne mogu biti u radu i uslugama.

Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica.

Ako su više lica vlasnici jednog udjela, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno.

Pravne radnje Društva prema vlasnicima jednog udjela djeluju prema svim vlasnicima tog udjela i kad su izvršene samo prema jednom od njih.

### Član 15.

Društvo može oslobiti člana Društva, u cjelini ili djelimično, obaveze uplate i unošenja uloga.

### Član 16.

Novčani dio osnovnog kapitala Društva iznosi 1 EUR.

### Član 17.

Početni kapital Društva se može uvećati i pristupanjem novih lica koja su poznata Osnivaču i koja su lično pozvana od strane Osnivača da postanu ulagači u Društvu.

Ime novog ulagača i dodatni iznos upisuju se u CRPS.

#### Član 18.

Pristupanjem Društvu novi članovi su obavezni u cjelosti upisati i unijeti u Društvo svoje uloge.

#### Član 19.

Društvo vodi spisak članova Društva.

Poimenična lista Osnivača Društva dostavlja se CRPS.

#### Član 20.

Skupština Društva koju čine svi vlasnici, odnosno Osnivači Društva može utvrditi obavezu dopunskih uplata za članove Društva i visinu tih uplata.

Dopunska uplata ne povećava ulog i udio članova kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate određuju se srazmjerno ulozima.

Član Društva ne može dopunsku obavezu dopunske uplate prebiti potraživanjem prema Društvu.

Zbog docnje sa uplatom dopunske uplate primjenjuju se opšta pravila obligacionog prava.

Dopunske uplate članovima Društva, koje ne služe za pokriće osnovnog kapitala u slučaju gubitka, mogu se vratiti po proteku 30 dana od dana objavljivanja odluke o vraćanju.

#### Član 21.

Udio se može prenositi između članova Društva bez ograničenja.

Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi, kao i samo Društvo, imaju pravo preče kupovine tog udjela.

Kada ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između tog člana i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima Društva, prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ako u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena članovi i samo Društvo ne prihvate kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponuđenih članovima ili samom Društvu.

Ako član Društva pri prenosu udjela, uz svoj udio, stekne još jedan udio, ili više udjela, svi udjeli se spajaju u jedan udio.

#### Član 22.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na nasljednike ili pravne sljedbenike.

U slučaju nesleđivanja, pravnog sljedbeništva i prenosa udjela na više lica, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom.

### Član 23.

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Prenos udjela povlači izmjenu ugovora o osnivanju Društva i registraciju kod CRPS u skladu sa zakonom.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

### Član 24.

Osnovni kapital Društva povećava se izmjenom ugovora o osnivanju Društva saglasnošću svih članova Društva i srazmjerno ranijim udjelima.

Članovi Društva imaju pravo preče uplate odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju Društva, srazmjerno ranijim udjelima.

U slučaju da članovi Društva ne uplate dodatne uloge u utvrđenom roku najmanje u procentu od 70%, smatraće se da povećanje kapitala nije uspjelo.

Povećanje udjela registruje se kod CRPS.

### Član 25.

Na povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala Društva shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala. Predlog za smanjenje kapitala sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način na koji će smanjiti kapital.

### Član 26.

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva.

Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje 2/3 ukupnog kapitala.

Kopija predloženog ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Društvo ne može pružati, direktno ili indirektno, finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno odluče svi članovi Društva.



## V DIOBA PROFITA, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

### Član 27.

Društvo je nosilac prava i obaveza u pravnom prometu u odnosu na sva sredstva kojima raspolaže i koja koristi u skladu sa prirodom i namjenom tih sredstava saglasno Zakonu, odluci o osnivaju Društva, Statutu i opštim aktima Društva.

### Član 28.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje finansijske i poslovne izvještaje u skladu sa pozitivnim propisima.

Revizija finansijskog iskaza Društva je obavezna ako je godišnji prihod veći od 1.000.000 EUR.

### Član 29.

Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje CRPS-u. Ukoliko postojeća visina kapitala nije navedena u finansijskom izvještaju, ona se posebno objavljuje uz finansijski izvještaj.

Finansijski iskazi dostavljaju se CRPS-a najkasnije do 30.juna tekuće godine za tekuću godinu.

### Član 30.

Društvo ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od profita se unosi 5% dok rezerva ne dostigne vrijednost od 10% osnovnog kapitala Društva.

Sredstva obavezne rezerve mogu se privremeno koristiti za pokriće gubitaka Društva, otklanjanje nelikvidnosti.

### Član 31.

Profit koji ostvari Društvo u toku poslovne godine utvrđuje se završnim računom, u skladu sa pozitivnim propisima.

Profit Društva, po odbitnu sredstava za obaveznu rezervu, pripada članovima Društva i dijeli se srazmjerno njihovom ulogu u osnovnom kapitalu Društva.

### Član 32.

Dividende, posebne naknade i nagrade ne mogu se isplaćivati na teret osnovnog kapitala.

#### Član 33.

Način raspodjele profita, visinu dividendi, naknadu i nagradu utvrđuje Skupština Društva.

#### Član 34.

Osnivač i članovi Društva snose rizik za poslovanje Društva do visine uložениh sredstava.

#### Član 35.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom i sredstvima.

#### Član 36.

Gubitak po završnom računu Društva se pokriva iz sredstava obavezne rezerve, osnovnog kapitala Društva i dopusnkih uplata.

#### Član 37.

U slučaju da se gubitak ne može pokriti sredstvima iz čl. 36 Statuta ili smanjenjem kapitala do zakonskog minimuma, a organi Društva odnosno Osnivači ne donesu odluku o načinu pokrivanja gubitaka u roku od 30 dana od dana usvajanja završnog računa, objaviće stečaj Društva.

### VI ORGANI DRUŠTVA

#### Član 38.

Organi Društva su Skupština i Izvršni direktor.

Jedini član Društva, kao njegov vlasnik, ima ovlaštenja Skupštine Društva.

#### Član 39.

Društvo može imati najviše 30 članova.

U slučaju da se broj članova Društva poveća preko 10, Skupština Društva može osnovati Odbor direktora.

#### Član 40.

Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjige Društva.

U knjige Društva upisuju se:

- odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja

- odluke o raspodjeli profita i pokriću gubitaka
- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- investicione odluke
- odluke o statusnim promjenama, o promjeni oblika i likvidaciji Društva
- druge odluke značajne za vršenje funkcije upravljanja.

Knjige Društva se vode uredno. Podaci upisani u knjige Društva ne smiju se mijenjati niti brisati. Odluke iz prvog stava ovog člana koje nisu upisane u knjige Društva ne proizvode pravno dejstvo.

#### Član 41.

O izboru i postavljanju Izvršnog direktora i Sekretara Društva odlučuju osnivači odnosno Skupština Društvo.

#### Član 42.

Izvršni direktor je odgovoran za rad i poslovanje Društva osnivaču odnosno i odboru direktora ako bude konstruisan.

Izvršni direktor imenuje se na period od 4 godine, s tim što može biti ponovo angažovan.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka roka ako ne postupa savjesno i radi u korist Društva kao cjeline ili ne koristi ovlašćenja samo u korist Društva.

#### Član 43.

Izvršni direktor obavlja slijedeće poslove:

- predlaže i sprovodi poslovnu politiku Društva
- donosi program rada i plan razvoja Društva
- predlaže i utvrđuje organizaciju Društva
- zastupa Društvo
- upravlja imovinom Društva i zaključuje ugovore u ime i za račun Društva
- određuje lice koje ga zamjenjuje u odsutnosti ili ovlašćuje drugo lice na koje prenosi dio ili svoja prava i obaveze
- utvrđuje rezultate poslovanja Društva
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo
- izdaje naloge i upustva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu
- naredbodavac je i izvršilac fin. plana Društva
- odgovoran je za poslovni uspjeh Društva i
- obavlja i druge poslove i izvršava obaveze koje su neophodne za dobrobit Društva u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

#### Član 44.

Izvršni direktor je dužan da se prilikom donošenja odluka pridržava načela savjesnosti i poštenja, da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih odluka ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

#### Član 45.

Društvo može imati i Sekretara Društva.

Sekretar Društva pomaže u radu Izvršnom direktoru i ima sva prava i obaveze koje ima Izvršni direktor Društva, a posebno u odsutnosti ili spriječenosti Izvršnog direktora da obavlja svoje poslove.

#### Član 46.

Upravljanjem poslovanja kao i zastupanje Društva vršiće Izvršni direktor Društva.

#### Član 47.

Lica ovlašćena za zastupanje Društva u spoljnotrgovinskom poslovanju moraju imati najmanje sredne obrazovanje i poznavati najmanje jedan strani jezik.

#### Član 48.

U Društvu do eventualnog konstituisanja Skupštine i drugih organa Društva odlučuje o svim pitanjima osnivač

#### Član 49.

Skupština Društva:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta
2. Imenuje ili razrješava Izvršnog direktora, Sekretara Društva, revizora i likvidatora. Daje smjernice za ostvarenje poslovne politike Izvršnom direktoru i odlučuje o naknadama za rad Izvršnog direktora i Sekretara.
3. Utvrđuje poslovnu politiku
4. Usvaja godišnji finansijski izvještaj i završni račun
5. Odlučuje o rasporedu godišnje dobiti
6. Odlučuje o smanjenju i povećanju osnovnog kapitala

7. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku rada Društva
8. Donosi investicione odluke i odluke o kreditnim zaduženjima čiji iznos premašuje 10.000 EUR
9. Odlučuje o nabavci sirovina i repromaterijala preko iznosa od 5000 EUR
10. Donosi opšta akta Društva
11. Donosi poslovnik o radu (poslovníkom o radu bliže će se urediti pitanja: sazivanja Skupštine, zastupanje članova kvoruma i odlučivanje, glasanjem pismenim putem, način glasanja)
12. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

## VII PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH

### Član 50.

Rad u Društvu se može obavljati po osnovu:

- ugovora o radu na određeno i na neodređeno vrijeme
- privremenih i povremenih poslova
- volonterskog rada i
- rada vlasnika bez naknade

Prava zaposlenih utvrdiće se pojedinačnim ugovorima između radnika i poslodavca u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom RCG.

### Član 51.

Obaveze i odgovornosti zaposlenih će biti bliže uređena opštim aktima Društva u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

### Član 52.

Prava zaposlenih ne mogu biti određena u manjem obimu nego što ih određuje Zakon i Kolektivni ugovor.

### Član 53.

Zaštita prava zaposlenih u Društvu vrši se na način i postupak utvrdjenih odredbama zakona i Kolektivnog ugovora.

## VIII POSLOVNA TAJNA

### Član 54.

Poslovnu tajnu čine: dokumentacija, podaci, isprave i drugi materijali čije bi saopštavanje neovlašćenim licima moglo štetiti poslovnom uspjehu Društva ili na drugi način ugroziti interese Društva ili njegov ugled.

Koje isprave, podaci, dokumentacija, materijali i informacije predstavljaju tajnu utvrđuje Izvršni direktor svojom odlukom.

### Član 55.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi zaposleni u Društvu i članovi Društva bez obzira na način na koji su za nju saznali. Poslovnu tajnu su dužni čuvati i po prestanku radnog odnosa u Društvu ili istupanju iz Društva.

Poslovnu tajnu može saopštiti samo Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti uz punu odgovornost za moguće štetne posljedice po Društvo zbog saopštavanja poslovne tajne.

## IX RESTRUKTUIRANJE DRUŠTVA I PRESTANAK

### Član 56.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom ( spajanje ), podijeliti na dva ili više društava ( podjela ) i promijeniti oblik ( promjena oblika Društva). Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o spajanju donosi Skupština društva dvotrećinskom većinom, ako prava Skupštine ne vrši jedini osnivač.

### Član 57.

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrdjene zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi Skupština društva, s tim da je, ako se promjenom oblika Društva mijenjaju utvrdjena prava i obaveze članova Društva, za punovažnost te odluke potrebna saglasnost svih članova Društva.

#### Član 58.

Društvo prestaje sem u posebnim slučajevima propisanim zakonom o insolventnosti i odlukom Skupštine o dobrovoljnoj likvidaciji.  
Skupština Društva odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji dvotrećinskom većinom glasova.  
U slučaju da Skupština Društva nije konstituisana, o prestanku Društva odlučuje osnivač.  
Postupak dobrovoljne likvidacije sprovodi se shodno odredbama Zakona o privrednim društvima o dobrovoljnoj likvidaciji akcionarskih društava.

#### Član 59.

U slučaju dobrovoljne likvidacije Društva, od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja zakonskih i ugovorenih obaveza prvo se vraćaju uplate a ostali dio se raspoređuje između članova Društva, srazmjerno njihovim udjelima.

### X RJEŠAVANJE SPOROVA

#### Član 60.

Osnivači Društva će nastojati da u roku od 45 dana sve sporove u vezi sa izvršavanjem Odluke o osnivanju Društva, međusobno riješe mirnim putem.

#### Član 61.

Sporovi između Društva i članova Društva rješavaće se pred nadležnim sudom.  
Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje osnivačkog akta i ovog Statuta biće primljeni važeći propisi u Crnoj Gori.

### XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 62.

Članovi i organi društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu kao i da preduzimaju potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

#### Član 63.

Ovaj Statut je urađen u dovoljnom broju primjeraka i biće dostavljen CRPS-u, po potrebi i drugim nadležnim organima, kao i zaposlenim u Društvu.


Član 64.

Izmjene i dopune ovog Statuta mogu se vršiti na način i postupak kako je Statut i donesen.  
Izmjene i dopune obavezno dostavlja CRPS-u Izvršni direktor Društva u roku od 7 dana od dana kad su izvršene.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom registracije, od kad se i primjenjuju.

Podgorica, 03.02.2015. godine.

Za Osnivača,



---

Advokat Tripko Karadžić,  
Po priloženom punomoćju











ADVOKAT  
TRIPKO KARADŽIĆ

Advokatska kancelarija Karadžić Bul. Džordža Vašingtona 45 81100 Podgorica Tel/Fax: +382 20 228 271 +382 20 228 279

## ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Opunomoćujem Anu Rašović

u Britanskih Djevičanskih Ostrva, predati u  
u Podgorici neophodnu dokumentaciju za  
promjena podataka kod "PROPERT INVESTMENTS" d.o.o. Podgorica, te podići novo  
Rješenje o registraciji.

U Podgorici, 09.02.2015.godine

Davalac punomoćja

Tripko Karadžić, advokat

